

Pholisi ya Dikhuki

. Pholisi ya rena ya go šomiša dikhuki mo wepsaeteng ya Oxford University Press

Tšhomišo ya dikhuki

OUP e šomiša ditheknolotši tše dingwe go kgoboketša tshedimošo mo wepsaeteng. Kgoboketšo ya tshedimošo yeo e thuša OUP go sepediša go praosa ga wepsaete ya gago; e re kgontšha go kaonafatša wepsaete, go godiša tšhepo le tšhireletšo go lekola go ela ga letlakala la wapo.

Ge o ka emiša goba wa gana dikhuki, o ka no se kgone go fihlelela dikarolo tše dingwe tša wepsaete, gomme dibopego tše dingwe di ka no se šome gabotse goba go ba gona go wena.

Ge o kgetha go amogela dikhuki tša rena, o ka no phumula dikhuki tšeo ka morago mo khomphutheng ya gago (lebelela karolo ya 'Go laola Dikhuki' ya ka fase). Ge o phumola dikhuki, dipeakanyo tše dingwe le tše dingwe le diratwa tšeo di laolwago ke dikhuki tšeo di tla phumolwa gomme tša hloka go hlongwa gape ge o etela wepsaete ka morago.

OUP e ka latišiša gape tshedimošo ye e itšego malebana le tšhomišo ya gago ya wepsaete ka go šomiša khouto ya JavaScript, maswao a wapo le wepsaete ya karolo ya boraro.

Ka go šomiša wepsaete, o dumela go dinyakwa tše di boletšwego ka mo Pholising ya Dikhuki.

Naa dikhuki ke eng?

Dikhuki ke difaele tša sengwalwa tšeo di nago le palo ye nnyane ya tshedimošo yeo e taoneloutwago go sedirišwa sa gago ge o etela wepsaete. Dikhuki ke moka di romelwa morago go wepsaete ya pele mo ketelong ye nngwe le ye nngwe ya go latela, goba go wepsaete ye nngwe yeo e lemogago dikhuki. Dikhuki di na le mohola ka gore di dumelela wepsaete go lemoga sedirišwa sa mošomiši. O ka hwetša tshedimošo ka botlalo ka ga dikhuki go: www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

Dikhuki di na le mešomo ya go fapana, go swana le go go dumelela go sepela gare ga matlakala gabotse, o gopola diratwa tša gago, gomme ka kakaretšo o kaonafatša maitemogelo a mošomiši. Di ka go thuša gape go kgonthiša gore dipapatšo tšeo o di bonago mo onlaeneng ke tša maleba go wena le dikgahlego tša gago.

Dikhuki tše dingwe di abetšwe sedirišwa sa gago fela nakong ya ketelo ya gago mo wepsaeteng, gomme tše di bitšwa dikhuki tša nakong ye e itšego. Dikhuki tše di felela ka botšona ge o tswalela praosa ya gago. Mohuta wo mongwe wa dikhuki wo o bitšwago dikhuki tša "phegelelo" o tla dula sedirišweng sa gago nako ye e beilwego.

Go tlaleletša, o kgopelwa go lemoga gore wepsaete e na le dikhuki tša karolo ya boraro, seo se ra gore dikhuki tšeo di beakantšwego ke lefelo la karolo ya boraro.

Dikhuki tše di šomišitšwego mo wepsaeteng di beilwe ka magoro ao a theilwego go magoro ao a hweditšwego ka go [Tlhahli ya Dikhuki ICC UK](#)

Re akareditše magoro ao ka go karolo ya 'Magoro a Dikhuki ka mo fase.

O ka bona gape dikhuki le go šoma ga dikhuki tšeo di šomišwago go ye nngwe le ye nngwe ya diwepsaete mo go [Taetšo ya Dikhuki](#).

Magoro a Dikhuki

Dikhuki tšeo di šomišitšwego mo wepsaeteng di beilwe ka magoro ao a theilwego go magoro ao a hweditšwego ka go Tlhahli ya Dikhuki ya ICC UK.

Magoro a ka tsela ye:

Dikhuki tšeo di Hlokegago ka Nnete

Dikhuki tše di bohlokwa go go kgontšha go sepela go dikologa wepsaete le go šomiša dibopego tša yona, go swana le go fihlelela mafelo a go bolokega a wepsaete. Ntle le dikhuki tše ditirelo tšeo o di kgethilego, go swana le diroto tša go reka goba tefo ya elektroniki, di ka se abjego. Ka lebaka la gore dikhuki di a hlokega ka nnete, ga re hloke go kgopela tumelelo ya gago go di šomiša.

O ka re nako ye nngwe le ye nngwe wa iletša, wa emiša goba go phumola dikhuki ka go mpshafatša dipeakanyo tša praosa ya wepo ya gago. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, o kgopelwa go lebelela karolo ya 'Go laola Dikhuki' ya ka fase. Le ge go le bjalo, o ka no se kgone go fihlelela dikarolo tše dingwe tša wepsaete, gomme dibopego tše dingwe di ka no se šome gabotse goba go ba gona go wena.

Dikhuki tša Phethagatšo

Dikhuki tše di kgoboketša tshedimošo ka ga ka moo baeng ba šomišago wepsaete, go swana le gore ke matlakala afe ao baeng ba a etelago kudu, le gore ba hwetša melaetša ye e fošagetšego go tšwa go matlakala a wepo. OUP e šomiša ditheknolotši tše dingwe go kgoboketša tshedimošo mo wepsaeteng. Tshedimošo ka moka yeo e kgobokeditšwego ke dikhuki e kopantšwe ka gona ga go tsebege gore e tšwa go mang. E šomišwa fela go kaonafatša phethagatšo ya wepsate. Go tlaleletša, tše dingwe tša dikhuki tše ke dikhukhi tša ditshekatsheko, di beakantšwe go šomišwa software ya ditshekatsheko tša wepo tša karolo ya boraro, yeo e re dumelago go kwešiša tše dintši ka ga gore wepsaete ya rena e šomišwa bjang.

Mohlala, diwepsaete tše dingwe di šomiša dikhuki tša Ditshekatsheko tša Google go thuša beng ba diwepsaete tšeo go lekola mosepelo eupša dikhuki tšeo ga di kgoboketše tshedimošo yeo e utollago moeng. Beng ba diwepsaete tšeo ba ka šomiša gape dikhuki tšeo go gatelela ditšweletšwa le/goba ditirelo tšeo ba naganago gore di ka go kgahla go theilwe go tšhomišo ya gago ya wepsaete ya bona.

Ka go šomiša wepsaete ya rena, o dumela gore OUP e ka bea mehuta ye ya dikhuki mo sedirišweng sa gago. Go hwetša tshedimošo ya dikhuki tšeo di tlo šomišwego, o kgopelwa go klika mo linking ya taetšo ya rena ya dikhuki ka fase: [Taetšo ya Dikhuki](#)

O ka re nako ye nngwe le ye nngwe wa iletša, wa emiša goba go phumola dikhuki ka go mpshafatša dipeakanyo tša praosa ya wepo ya gago. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, o kgopelwa go lebelela karolo ya 'Go laola Dikhuki' ya ka fase. Le ge go le bjalo, ge o dira se gona, o ka no se kgone go fihlelela dikarolo tše dingwe tša wepsaete, gomme dibopego tše dingwe di ka no se šome gabotse goba go ba gona go wena.

Dikhuki tša Go šoma

Dikhuki tše di dumelaga wepsaete go gopola dikgetho tšeo o di dirago (go swana le leina la gago la mošomiši, polelo goba selete seo o lego go sona) le go aba dibopego tše di kaonafaditšwego gape tše di itšego. Mohlala, wepsaete e ka kgona go aba pego ya boso bja gae goba ditaba tša mosepelo wa dinamelwa ka go boloka ka khukung selete seo o lego go sona gonabjale. Dikhuki tše di ka šomišwa gape go gopola diphego tšeo o di dirilego go bogolo bja sengwalwa, fonte le dikarolo tše dingwe tša matlakala a wepo ao o ka a fetolago. A ka šomišwa gape go aba ditirelo tšeo o di kgopetšego go swana le go lebelela video goba go swayaswaya polokong. Tshedimošo yeo dikhuki tše di e šomišago e ka no se tsebege gore e tšwa go mang gomme ba ka se kgone go latišiša mešongwana ya go praosa ga gago mo wepsaeteng ntle le wepsaete yeo o e etelago.

Ka go šomiša wepsaete ya rena, o dumela gore OUP e ka bea mehuta ye ya dikhuki mo sedirišweng sa gago. Go hwetša tshedimošo ya dikhuki tšeo di tlo šomišwago, o kgopelwa go klika mo linking ya taetšo ya rena ya dikhuki ka fase: [Taetšo ya Dikhuki](#).

O ka re nako ye nngwe le ye nngwe wa iletša, wa emiša goba go phumola dikhuki ka go mpshafatša dipeakanyo tša praosa ya wepo ya gago. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, o kgopelwa go lebelela karolo ya 'Go laola Dikhuki' ya ka fase. Le ge go le bjalo, ge o dira se gona, o ka no se kgone go fihlelela dikarolo tše dingwe tša wepsaete, gomme dibopego tše dingwe di ka no se šome gabotse goba go ba gona go wena.

Go lebanya goba go bapatša dikhuki

Dikhuki tše di šomišwa go iša dipapatšo tšeo di lego maleba go wena le dikgahlego tša gago. Di šomišwa gape go bea magomo a palo ya dinako tšeo o bonago papatšo gammogo le go thuša go lekanya go šoma gabotse ga lesolo la go bapatša. Gantši di bewa ka go bapatša dinetweke ka tumelelo ya mosepediši wa wepsaete. Ba gopola gore o etetše wepsaete gomme tshedimošo ye e abelwana le mekgatlo ye mengwe ya go swana le babapatši. Gantši go lebanya goba go bapatša dikhuki go tla kgokaganywa le go šoma ga lefelo leo le abilwego ke mekgatlo ye mengwe.

Ka go šomiša diwepsaete tša rena, o dumela gore OUP e ka bea mehuta ye ya dikhuki mo sedirišweng sa gago. Go hwetša tshedimošo ya dikhuki tšeo di tlo šomišwago, o kgopelwa go klika mo linking ya taetšo ya rena ya dikhuki ka fase: [Taetšo ya Dikhuki](#).

O ka re nako ye nngwe le ye nngwe wa iletša, wa emiša goba go phumola dikhuki ka go mpshafatša dipeakanyo tša praosa ya wepo ya gago. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, o kgopelwa go lebelela karolo ya 'Go laola Dikhuki' ya ka fase. Le ge go le bjalo, ge o dira se gona, o ka no se kgone go fihlelela dikarolo tše dingwe tša wepsaete, gomme dibopego tše dingwe di ka no se šome gabotse goba go ba gona go wena.

Taetšo ya Dikhuki

Go ya ka tirišo ye botse, re dirile gore tshedimošo e be gona mabapi le dikhuki tše di šomišitšwego mo wepsaeteng ya rena ya taetšo ya dikhuki tša rena. Go hwetša tshedimošo ka botlalo, o kgopelwa go klika mo linking ya ka fase: [Taetšo ya Dikhuki](#)

Go laola dikhuki

O ka laola dikhuki (ntle le tša go kganya) tšeo di bolokilwego sedirišweng sa gago ka go fetša dipeakanyo tša praosa ya wepo. Se se tla go dumelela go gana dikhuki ka moka, go iletša dikhuki tše di bolokilwego mo sedirišweng sa gago goba le go phumola tšeo di šetšego di beakantšwe.

O ka fetša dipeakanyo tša praosa ya wepo ya sedirišwa sa gago ka go šomiša tšhomišo ya 'Thuša' mo praoseng ya wepo. O ka etela gape visit www.aboutcookies.org go hwetša ditaello tša gore o ka fetša bjang dipeakanyo tša praosa ya wepo ya sedirišwa sa gago. Lefelo le le na le tshedimošo ya go felela ka ga ka moo o ka fetša go dipeakanyo tša praosa ya wepo ya gago ya mehuta ya go naba ya diproasa tša wepo.

Dikhuki tša go kganya di ka se emišwe ka go fetša dipeakanyo tša praosa ya wepo tša sedirišwa sa gago. Ba bangwe ba badiri ba praosa ya wepo ba dira ditharollo go go dumelela go emiša dikhuki tša go kganya ka go šomiša dipeakanyo tša praosa ya wepo tša sedirišwa sa gago, eupša gonabjale, ge o nyaka go iletša goba go thibela dikhuki tša go kganya, o swanetše go dira seo ka wepsaete ya Adobe. Ka tsela yeo, o kgopelwa go etela:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Ge o ka emiša goba wa gana dikhuki, dibopego tše dingwe di ka se be gona go wena goba go šoma gabotse, o ka no se kgone go fihlelela dikarolo tše dingwe tša wepsaete.